



Gropament d'Interès Public entre :



BIEN PLUS QU'UNE LANGUE

www.ofici-occitan.eu



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Renouvellement de l'opération « L'Oc en VOD » dans toutes les écoles de la Région

Face au succès de l'opération menée l'an dernier, la Région Occitanie et la Région Nouvelle-Aquitaine ont décidé, en partenariat avec le Ministère de l'Éducation nationale, de reconduire l'opération « L'Oc en VOD » et de l'étendre à près de 800 écoles.

Répondre à une demande des acteurs éducatifs

OcVOD est une plate-forme qui permet le visionnage en **streaming** (VOD) de **films, dessins animés et séries en occitan**. Lancé en 2020, ce « Netflix en occitan » a connu en une année un véritable engouement des publics qui parlent ou apprennent l'occitan avec plus de 20 000 connexions. Le catalogue, enrichi en permanence, se compose aujourd'hui de dizaines d'heures de contenus et de près de 200 titres.

« La Région Nouvelle-Aquitaine et la Région Occitanie accompagnent ce projet depuis plus de 2 ans maintenant. Il incarne ce que nous voulons faire de la langue occitane aujourd'hui : une langue vivante, vecteur d'innovation qui peut s'adosser à un projet économique pour le rendre pérenne », explique **Jean-Luc ARMAND**, nouveau président de l'Office public de la langue occitane (OPLO) et conseiller régional délégué de Nouvelle-Aquitaine.

Une offre spécialement calibrée pour les écoles

L'offre initialement lancée l'an dernier auprès de 217 écoles a été **renouvelée** et **étendue** cette année. Elle s'adresse à **toutes les écoles des académies de Bordeaux, Limoges, Montpellier et Toulouse qui proposent un enseignement en occitan** (qu'il soit immersif, bilingue, renforcé ou qu'il s'agisse d'une simple initiation), publiques ou associatives. A l'échelle interrégionale, cela représente **près de 800 écoles et de 36000 élèves**.

Concrètement, les écoles pourront accéder avec un tarif préférentiel à un catalogue de vidéos (films et séries), diversifié et récent, dans plusieurs variantes linguistiques de l'occitan en fonction de leur implantation géographique (gascon, limousin, languedocien, provençal).

« Proposer aux enseignantes et aux enseignants comme aux milliers d'élèves qui apprennent l'occitan des contenus culturels originaux et de qualité est pour nous une priorité, explique **Benjamin ASSIÉ**, vice-président de l'OPLO et conseiller régional délégué aux langues occitane et catalane d'Occitanie. *En finançant cette offre proposée à toutes les écoles dispensant un enseignement d'occitan dans la région, nous souhaitons également soutenir le développement de filières audiovisuelles et numériques et plus largement l'innovation, la formation et l'emploi pour l'avenir de la langue occitane* ».

Au-delà de cette opération, l'OPLO accompagne tout le long de l'année scolaire la scolarité des enfants qui suivent l'école en occitan à travers différentes initiatives, comme l'édition d'ouvrages pédagogiques, la mise en ligne d'outils de traduction ou une web TV 100% en occitan et forme chaque année plusieurs dizaines d'enseignants aux spécificités de l'enseignement bilingue français-occitan.

+ d'info : <https://www.ofici-occitan.eu/fr/renouvellement-de-l-operation-loc-en-vod-pour-les-ecoles-du-1er-degre/>

Contact-presse :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

L'Office public de la langue occitane (OPLO) est un groupement d'intérêt public (GIP) entre l'État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est né en 2016 d'une conviction partagée par l'État et les Régions de l'absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d'action, qui s'étend du massif central aux Pyrénées, l'OPLO soutient la promotion de l'occitan et favorise l'enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-occitan occupe une place centrale au sein du plan d'action de l'Office, qui joue aujourd'hui un rôle clé d'animateur entre les institutions publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents.

COMUNICAT DE PREMSA

Renovèlament de l'operacion « L'Oc en VOD » dins totas las escolas de la Region

En tot veire la capitada de l'operacion menada l'an passat, la Region Occitània e la Region Novèla-Aquitània decidiguèron, en partenariat amb lo Ministèri de l'Educacion nacionala, de renovar l'operacion « L'òc en VOD » e de l'espandir de cap a 800 escolas.

Respondre a una demanda dels actors educatius

OcVOD es una plataforma que permet lo visionatge en **streaming** (VOD) de **films, dessens animats e serias en occitan**. Lançat en 2020, aquel «Netflix en occitan» a conegut en una annada un vertadièr estrambòrd dels publics que parlan o aprenon l'occitan amb mai de 20 000 conexions. Lo catalòg, enriquit de longa, se compausa uèi de desenas d'oras de contenguts e prep de 200 titols.

« *La Region Novèla-Aquitània e la Region Occitània acompanhan aqueth projècte dempui mei de 2 ans adara. Incarna çò que volèm hèser de la lenga occitana uèi : una lenga viva, vector d'innovacion que se pòt adossar sus un projècte economic per perenisar* », explica **Jean-Luc ARMAND**, nòu president de l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) e conselhièr regional delegat de Novèla-Aquitània.

Una ofèrta especialament calibrada per las escolas

L'ofèrta inicialament lançada l'an passat de cap 217 escolas es **estada renovelada e espandida ongan**. S'adreça a **totas las escolas de las acadèmias de Bordèu, Limòtges, Montpelhièr e Tolosa que prepausan un ensenhament en occitan** (que siá immersiu, bilingüe, reforçat o que s'agisca d'una simpla iniciacion), publicas o associativas. A l'escala interregionala, aquò representa mai o mens **800 escolas e 36 000 escolans**.

Concretament, las escolas pòràn accedir amb una tarifa preferenciala a un catalòg de vidèos (films e sèrias), diversificat e recent, dins mantunas variants lingüisticas de l'occitan en foncion de lor implantacion geografica (gascon, lemosin, lengadocian, provençal).

« *Prepausar a las ensenhairas e als ensenhaires coma als milièrs d'escolans qu'aprenon l'occitan de contenguts culturals originals e de qualitat es per nosautres una prioritat*, explica **Benjamin ASSIÉ**, vicepresident de l'OPLO e conselhièr regional delegat a las lengas occitana e catalana d'Occitània. *En finançant aquela ofèrta prepausada a totas las escolas que dispensan un ensenhament d'occitan dins la region, desiram tanben sostèner lo desvolopament de malhums audiovisuals e numerics e mai que tot l'innovacion, la formacion e l'emplec per l'avenir de la lenga occitana* ».

Delà d'aquela operacion, l'OPLO acompanha tot long de l'annada escolara l'escolaritat dels dròlles que seguisson l'escolà en occitan a través diferentas iniciativas, coma l'edicion d'obratges pedagogics, la mesa en linha d'aisinas de traduccion o una web TV 100% en occitan e forma cada annada mantunas desenas d'ensenhairas e ensenhaires a las especificitats de l'ensenhament bilingüe francés-occitan.

Info mai : <https://www.ofici-occitan.eu/oc/renovelament-de-loperacion-loc-en-vod-per-las-escolas-del-1er-grau/>

Contact-premsa :

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07

L'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en 2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluta necessitat de sostèner e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'espandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aborriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan d'accion de l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animador entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e los parents